



Bebele ya Bana
E hlahisa



Noe le
Moroallo o
moholo



E ngotsoe ke: Edward Hughes
Lipapiso ka: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

E fetotsoe ke: M. Maillot; Tammy S.

E fetoletsoe ke: www.christian-translation.com

E hlahisitsoe ke: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.

License: U na le tokelo ea ho kopitsa kapa ho hatisa pale ena,
ha feela u sa e rekise.



Noe e ne e le monna ea rapelang Molimo. Motho e mong le e mong o ne a hloile Molimo ebile a sa mo mamele. Ka letsatsi le leng, Molimo o ile a bua ho hong ho makatsang.

Molimo o ile a re ho

Noe: "Ke tla felisa lefatše lena le khopo.

"Ke lelapa la hau feela le tla pholoha."




Molimo o ile a lemosa Noe hore o tla tliša morallo wa metsi ho kwahela lefatshe.

“Theha areka ea lehong, sekepe se seholo ho lekana lelapa la hau le liphoofole tse ngata,” Molimo o file Noe litaelo tse hlakileng. Molimo o file Noe litaelo tse hlakileng.

Noe o ile a phathahana!





Mohlomong batho ba
ile ba soma ha Noe a
ne a hlalosa lebaka leo
a etsang areka.
Noe o ile
a tsoela

pele ho
haha. O ile a
lula a bolella batho ka
Molimo. Ha ho motho
ea ileng a mamela.




Noe o ne a e-na le tumelo
e matla. O ne a lumela
ho Molimo leha pula e ne
e eso ka e na. Haufinyane
areka e ne e se e loketse
ho jarisoa.




Joale ha tla liphoofole. Molimo o ile a tlisa mefuta e
supileng ea mefuta e meng, e mmeli. Linonyana tse
kholo le tse nyane, liphoofole tse nyane le tse
telele li ile arekeng.



Mohlomong batho ba ile ba
rohaka Noe ha a ntse a laolla
liphoofo. Ha baa ka ba
khaotsa ho siteloa Molimo.
Ha baa ka ba kopa ho
kena ka arekeng.



Qetellong, liphoofole tsohle
le linonyana kaofela li ne




li le ka
sekepeng.

"Kena ka
arekeng,"

Molimo o ile a
memela Noe. "Uena
le ba lelapa la hau."

Noe, mosali oa hae, bara
ba hae ba bararo le basali ba
bona ba ile ba kena ka arekeng.
Eaba Molimo o koala lemati!





Joale pula ea
na. Pula e kholo e kolobisitse
lefatše ka matsatsi a mashome
a mane le masiu.





Metsi a
likhohola
a ile a
tšoloha

litoropong le


metsaneng. Ha pula e ne e emisa,
esita le lithaba li ne li le ka tlasa
metsi. Ntho e ngoe le e ngoe e
phefumolohang moea e shoele.





Ha metsi a ntse a phahama,
areka e ile ea thea holim'a
metsi. Mohlomong e ne e le
lefifi kahare, mohlomong e
le bohlasoa ebile mohlomong
e bile e le ntho e tšosang.
Empa areka e ile ea pholosa
Noe ka moroallo.






Kamora likhoeli tse hlano tsa likhohola,
Modimo a fokisa moya hodima lefatše.
Butle-butle, areka e ile ea lula holimo
lithabeng tsa Ararate. Noe o ile
a lula ka matsatsi a mang a
mashome a mane ha
metsi a ntse
a theoha.



Noe o ile a romela lekhoaba le leeba ka ntle ho fensetere ea areka. Ha e fumane

sebaka
se



hloekileng sa ho phomola, leeba le ile la khutlela ho Noe. Beke hamorao, Noe o ile a leka hape. Leeba le ile la khutla le e na le lekhasi le lecha la mohloaare molomong oa lona. Bekeng e latelang Noe o ne a tseba hore lefatše le omme hobane leeba ha le a khutla.





Molimo o ile a bolella Noe hore ke nako
ea ho tsoa arekeng. Ka bobeli, Noe le ba
lelapa la hae ba ile ba laolla liphoofolo.



E tlameha ebe Noe o ile a
thaba hakaakang! O hahile
aletare mme a khumamela
Molimo ea mo

pholositseng le ba
lelapa la hae
moroallong
o moholo.





Molimo o file
Noe tšepiso e ntle.
A ke ke a hlola a
romela moroallo ho
ahlola sebe sa motho.
Molimo o fane ka
khopotso e

kholo ea ts'episo
ea hae. Mookoli e
ne e le sesupo sa
tšepiso ea Molimo.



Noe le ba lelapa
la hae ba fumane
qaleho e ncha ka mor'a
moroallo. Ha nako e ntse e
ea, litloholo tsa hae li ile tsa
boela tsa akaretsa lefatše
lohle. Lichaba tsohle
tsa lefatše

li tsoa ho Noe
le bana ba hae.



Noe le Moroallo o moholo

Pale e tsoang Lentsoeng la Molimo, Bibeale,


e fumaneha ho

Genese 6-10

"Ho kenella ha mantsoe a Hao ho fana ka leseli."

Pesaleme ea 119:130





3



60



Pale ena ea BibeLe e re bolella ka Molimo oa rona
ea hlolang ea re entseng le ea batlang hore u mo tsebe.

Molimo oa tseba hore re entse lintho tse mpe, tseo a reng
ke sebe. Kotlo ea sebe ke lefu, empa Molimo oa u rata haholo
O rometse Mora oa hae a le mong, Jesu, ho shoa sefapanong le
ho fuoa kotlo bakeng sa libe tsa hao. Yaba Jesu o tsohile bafung
mme o ile hae leholimong! Haeba u lumela ho Jesu 'me u mo kopa
hore a u tšoarele libe, o tla se etsa! O tla tla ho uena
joale, 'me u tla phela le eena ka ho sa feleng.

Haeba u lumela hore sena ke 'nete, bolella Molimo sena:
Jesu ea ratehang, ke lumela hore u Molimo, 'me u bile monna
oa ho shoela libe tsa ka,' me joale o phela hape. Ka kopo kena
bophelong ba ka 'me u ntšoarele libe tsa ka, e le hore nka
ba le bophelo bo bocha hona joale,' me ka letsatsi le leng
ke tla ba le Wena ka ho sa feleng. Nthuse ho u mamela
le ho u phelela joalo ka ngoana oa hau. Amen.

Bala BibeLe 'me u bue le Molimo letsatsi
le leng le le leng! Johanne 3:16

